

Prof. dr Biljana ŠĆEPANOVIĆ,  
ministarka nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Crne Gore

## CANU — UCG, NAUČNI SIMPOZIJUM

*Poštovani predsjedniče Crnogorske akademije nauka i umjetnosti profesore Vukčeviću, poštovani rektore Univerziteta Crne Gore profesore Božoviću, poštovani profesore Šehtman, uvaženi članovi Predsjedništva CANU i Rektorskog kolegijuma UCG, poštovani gosti i učesnici skupa sa raznih meridiana, uključujući crnogorski,*

Hvala vam što smo se danas okupili u Crnoj Gori, povezani naukom i samom Crnom Gorom, u smislu života i rada u njoj, crnogorskog porijekla ili saradnje i jakih prijateljskih veza sa Crnom Gorom.

Jesmo mala država — teritorijom, populacijom... Ali, ta mala država ima svoje djeliće, svoje predstavnike širom svijeta, koji govore univerzalnim jezikom — jezikom nauke. I srećna je što je nijesu zaboravili, što ne samo da održavaju i jačaju svoje veze sa njom, već i pomažu da uspostavi naučnu konkekciju sa drugim državama, da se crnogorske naučnoistraživačke ustanove i istraživači povežu i sarađuju sa svojim kolegama širom svijeta.

Jaka naučna dijaspora, osim izuzetnog značaja za matičnu državu, podrazumijeva i veliku odgovornost za tu državu. Usudiću se da kažem: što je država manja, to je ova odgovornost veća. Veze i saradnju ne može nje-govati samo jedna strana. Kao što rekoh, mi smo u Crnoj Gori srećni što je naša dijaspora otvorena za saradnju, ali o toj saradnji moramo pažljivo bri-nuti i sami, kako na ličnom, tako i na institucionalnom i državnom nivou.

Stoga ideja CANU i UCG za ovakvo okupljanje, te napor i za njenu re-alizaciju, zaslužuju izuzetno poštovanje, a ja sam počastvovana što danas imam priliku da vam se obratim u ime MNTR, koje pruža punu podršku ovakvim inicijativama. U jednu rečenicu sam smjestila 3 vodeće institucije

kad je u pitanju nauka Crne Gore. Ali, ne treba da zaboravimo i zanemarimo ostale subjekte i aktere naučnoistraživačke djelatnosti u našoj državi. Kao građevinskom inženjeru, dozvolite mi ovakvo poređenje — svi smo mi u jednoj zajedničkoj kući nauke i svi imamo svoje mjesto, svoj značaj i svoju ulogu u njoj. Za korisnika te kuće, za udobnost njegovog života, svaka prostorija u njoj je značajna, budući da imaju različite funkcije i nema smisla pitati ga koja mu je najznačajnija. S druge strane, ono o čemu korisnik ne razmišlja stalno, a od suštinskog je značaja za kvalitet njegovog života, jeste sigurnost konstrukcije te kuće, za koju je značajna uloga svih njениh konstruktivnih elemenata — krova, stubova, greda, temelja... Svaki od njih ima svoj posao i mora ga obavljati valjano da bi kuća opstajala i služila svojoj svrsi.

Nadam se da mi naučnoistraživačka zajednica neće zamjeriti ovo poređenje institucija i subjekata sa prostorijama ili elementima konstrukcije kuće. Suština je u ključnoj riječi iz naziva ovog okupljanja — sinergija — zajednički rad, udruživanje snaga, pogotovo kad su u pitanju male države, pogotovo kad je u pitanju zajednica u kojoj su naše uloge isprepletane. Sinergija nam je neophodna, kako unutar matice, tako u i odnosima sa dijasporom i prijateljima. Stoga me izuzetno raduje što smo se danas okupili u najljepšem sastavu — matica, dijaspora i prijatelji Crne Gore, da govorimo zajedničkim jezikom budućnosti — jezikom naučnog istraživanja.

U ime Crne Gore, ponosna sam što danas pozdravljam punu salu, a posebno me raduje što već planiramo ovakve skupove za naredne godine.

Još jednom bih zahvalila svim našim gostima što su svojim odzivom omogućili uspješnu organizaciju skupa, kao i organizatorima što su sve pokrenuli. Želim vam uspješan rad danas i sutra, i dugu tradiciju ovakvih manifestacija u narednom periodu.